



Chasse de Chioule-Ben-Boos

Domaine de 400 ha clôturés, chasse à la journée (particulier, CE, groupe), restauration traditionnelle, pavillon de chasse

☎ 05 58 57 22 99

63308620 BOB

Parlam gascon

: Jean-Jacques Fénié

Viatge de l'auca

■ Que va estar la grana creacion d'aqueth Gran Truc 2003. Sus un idea deu Dominique Commet, comedian e palhassa de mestièr, aquera peça, meitat en francés, meitat en gascon, torna préner lo principi deu vièlh jòc de l'auca : avançar de dus, de tres o d'un pas sonque en avant, arrecular de còps d'un en darrèr, esvitar la preson, abançar de cap au paradis. Lo « cèu » gascon probablement, on se pòt entèner benlèu las beròias cantas de nòste. Per l'escritura lo Dominique Commet qu'a avut l'ajuda deu Sèrgi Javaloyès e per la musica que son los Roman e Matèu Baudoin qui se son hicats au tribalh de composicion et d'interpretacion. Tres comedians que seràn sus l'emport e aqueste jòc de l'auca a la mòda de Gasconha qu'averà 26 casas.

Tèxtes de dialògs e de cantas son estat preparats dempuish un an e las repeticions qu'an començat au mes d'aost. Que s'anuncia com quauquarren de gràn qualitat (durada de l'espectacle : 55 minutas). La permèira se debanarà lo divès 10 d'octobre (Soston, sala R.-Hanin, 9 h 30 per los escolans; 21 h per tot public, entrada 7 €). Que poderàn tanben véder l'espectacle lo dijaus 16 a Monthòrt (Maison deus arts e lèzers, 15 h) e lo divès 17 a Saubrigas (La Mamisèle, 15 h).